

UGOVORA

za nabavku glavnog projekta sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu na dijelu od „S“ krivini kod Holiday do Ilidže sa konekcijom prema Željezničkoj stanici, okretnica na željezničkoj stanici, pruga kroz ulicu Hamze Hume i odvojak pruge za remizu tramvaja

Ugovorne strane:

KANTON SARAJEVO

Ministarstvo saobraćaja

ul. Reisa Džemaludina Čauševića br.1

koju zastupa Ministar Mujo Fišo

u daljem tekstu: Naručilac

i

"IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo"

ul. Put života bb,

mjesto Sarajevo,

koga zastupa: direktor Enko Hubanić,

u daljem tekstu: Izvršilac

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

(1) Na osnovu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), obavljenja o nabavci br. 1242-1-2-13-3-17/18 i Tenderske dokumentacije br. 04-14-14691 za nabavku glavnog projekta sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu na dijelu od „S“ krivini kod Holiday do Ilidže sa konekcijom prema Željezničkoj stanici, okretnica na željezničkoj stanici, pruga kroz ulicu Hamze Hume i odvojak pruge za remizu tramvaja, objavljene na portalu javnih nabavki dana 23.05.2018. godine, proveden je otvoreni postupak javne nabavke. Izvođač je dostavio Ponudu br. 04-14-25292 od 18.06.2018. godine, čiji dijelovi čine sastavni dio ovog Ugovora. Dostavljena Ponuda u potpunosti odgovara tehničkim specifikacijama iz Tenderske dokumentacije koje su sastavni dio ovog Ugovora.

(2) Naručilac je na osnovu ponude Izvršioca i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača izabrao Izvršioca za nabavku glavnog projekta sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu na dijelu od „S“ krivini kod Holiday do Ilidže sa konekcijom prema Željezničkoj stanici, okretnica na željezničkoj stanici, pruga kroz ulicu Hamze Hume i odvojak pruge za remizu tramvaja, a što je predmet ovog Ugovora

II PREDMET UGOVORA

Član 2.

(1) Predmet ovog Ugovora je nabavka glavnog projekta sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu na dijelu od „S“ krivini kod Holiday do Ilidže sa konekcijom prema Željezničkoj stanici, okretnica na željezničkoj stanici, pruga kroz ulicu Hamze Hume i odvojak pruge za remizu tramvaja, koja obuhvata izradu projektne dokumentacije (Glavnog projekta), u skladu sa projektnim zadatkom Naručioca.

(2) Ugovor obuhvata sve usluge iz Obrasca za cijenu ponude (Prilog ovog Ugovora).



III VRIJEDNOST UGOVORA

Član 3.

(1) Ukupna vrijednost radova i usluga, materijala i opreme koji su predmet ovog Ugovora iznosi:

Iznos bez *PDV-a* 69.855,00 KM;

Iznos *PDV-a* 11.875,35 KM

Ukupno sa *PDV* 81.730,35 KM;

Slovima: (osamdesetjednihjedasedamstotinatrideset i 35/100 KM).

(2) U navedenu cijenu uključeni su svi troškovi izrade projektne dokumentacije i svi drugi izdaci za izradu projektne dokumentacije Izvršioca za završetak usluge do primopredaje projektne dokumentacije Naručiocu.

(3) Cijena je formirana na bazi vrste i količine usluga iz priloga ovog Ugovora – Obrazac za cijenu ponude. Ugovor za kompletno ponuđene usluge je na bazi fiksnih jediničnih cijena.

IV USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Član 4.

(1) Plaćanje ukupno ugovorenog iznosa izvršiti će se bezgotovinski, prenosom sredstava na račun Izvršioca na sljedeći način:

– 70% ugovorene vrijednosti sa PDV-om će se platiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja sljedećih dokumenata:

- glavnog projekta sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu na dijelu od „S“ krivini kod Holiday do Ilidže sa konekcijom prema Željezničkoj stanici, okretnica na željezničkoj stanici, pruga kroz ulicu Hamze Hume i odvojak pruge za remizu tramvaja, sa izvršenom eventualnom izmjenom prijedlogu interne revizije.

– 30% ugovorene vrijednosti – zadržani dio, Naručilac će platiti po predaji glavnog projekta sa izvršenom eventualnom izmjenom glavnog projekta sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu na dijelu od „S“ krivini kod Holiday do Ilidže sa konekcijom prema Željezničkoj stanici, okretnica na željezničkoj stanici, pruga kroz ulicu Hamze Hume i odvojak pruge za remizu tramvaja, a po izvršenoj reviziji glavnog projekta od strane revidenta nadležnog za reviziju.

(5) Sve dokumente za plaćanje i garantne dokumente naslovit i dostaviti na adresu: Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 71 71000 Sarajevo.

V FINANSIJSKE GARANCIJE

Član 5.

(1) Garancija za uredno izvršenje ugovora: Izvršilac se obavezuje da Naručiocu odmah po potpisivanju Ugovora, predala bankarsku garanciju na iznos od 10% (deset posto) ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV – a, kao garanciju za uredno izvršenje ugovora sa rokom važnosti do predaje glavnog projekta sa izvršenom eventualnom izmjenom glavnog projekta po izvršenoj reviziji glavnog projekta od strane revidenta nadležnog za reviziju. Rok za dostavu



Garancije za uredno izvršenje ugovora je deset (10) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Ukoliko izabrani ponudač ne dostavi garanciju za uredno izvršenje ugovora u ostavljenom roku nakon zaključivanja ugovora, ugovor se smatra apsolutno ništavim, a prijedlog ugovora Ugovorni organ dostavlja drugorangiranom ponuđaču (ukoliko on postoji, a u slučaju da nema drugorangiranog ponuđača, poništava se postupak javne nabavke), izuzev kada je do kašnjenja došlo uslijed dejstva više sile ili iz drugog opravdanog razloga kojeg će Ugovorni organ cijeniti u svakom konkretnom slučaju na osnovu podnesenih dokaza.

(2) Bankarske garancije moraju biti neopozive, bezuslovne, plative na prvi poziv, bez prava na prigovor i primjedbe, prema modelu datom u tenderskoj dokumenetaciji.

(3) Naručilac će sredstva iz finansijskih garancija naplatiti zbog neizvršenja, zakašnjenja ili neurednog izvršavanja ugovornih obaveza Izvođača. Ako iznos garancije za uredno izvršenje ugovora nije dovoljan da pokrije nastalu štetu Naručiocu, Izvođač je dužan platiti i razliku do punog inosa pretrpljene štete. Postojanje i iznos štete Naručilac mora da dokaže.

VI ROKOVI

Član 6.

(1) Rok za završetak usluge izrade glavnog projekta sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu na dijelu od „S“ krivini kod Holiday do Ilidže sa konekcijom prema Željezničkoj stanici, okretnica na željezničkoj stanici, pruga kroz ulicu Hamze Hume i odvojak pruge za remizu tramvaja i predaju projektne dokumentacije Naručiocu je 90 kalendarskih dana od dana obostranog potpisa Ugovora.

Izvršilac će u roku od 60 kalendarskih dana u skladu sa dostavljenim obrascem za realizaciju ugovora dostaviti Glavni projekat Naručiocu radi interne revizije, izvršiti eventualne izmjene projekta prema zahtjevima Naručioca, a u roku od 15 kalendarskih dana.

Naručioc će projekat sa otklonjenim eventualnim nedostacima uočenim od strane interne revizije dostaviti revidentu ovlaštenom za reviziju, a Izvršilac je dužan da otkloni eventualne primjedbe u roku od 15 dana, te nakon otklanjanja primjedbi sa revizije konačnu verziju revidovanog Glavnog projekta dostaviti Naručiocu.

(2) Ugovorne strane su saglasne da se ugovorni rok automatski produžava za vrijeme kašnjenja ili smetnji, ako su iste nastale zbog više sile.

VII UGOVORNA KAZNA

Član 7.

(1) U slučaju prekoračenja roka za završetak usluge, Izvođač se obavezuje da Naručiocu plati ugovornu kaznu u visini od 3% (tri promila) od ukupne vrijednosti ugovorenih poslova bez PDV-a za svaki kalendarski dan prekoračenja roka iz člana 6. ovog Ugovora. Ugovorna kazna se obračunava od prvog dana poslije isteka ugovorenog roka završetka.

(2) Ukupan iznos ugovorne kazne ne može preći 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a.

VIII OBAVEZE NARUČIOCA

Član 8.

Naručilac se obavezuje da:

(1) izvrši obaveze iz člana 4. Ugovora – Uslovi i način plaćanja,



- (3) da u roku od petnaest (15) dana računajući od dana dostavljanja Glavnog projekta od strane Izvršioca, izvrši internu reviziju i u pisanoj formi obavijesti Izvršioca da ima/nema primjedbi,
- (4) da po izvršenim izmjenama Izvršioca, prema zaključcima interne revizije, izvrši kontrolu ispravke projektne dokumentacije
- (5) organizuje reviziju Glavnog projekata, odobrenog od strane Naručioca, pred revidentu nadležnom za reviziju te snosi troškove revizije,
- (6) obavlja sve radnje za koje je po ovom ugovoru direktno zadužen.

IX OBAVEZE IZVRŠIOCA:

Član 9.

Izvršilac se obavezuje da:

- (1) odgovara za urednu realizaciju Ugovora, štiti interes Naručioca, te ga obavještava o toku realizacije ugovora,
- (2) blagovremeno dostavi finansijske garancije iz člana 5. ovog Ugovora,
- (3) snosi punu odgovornost za realizaciju kompletног ugovora, bez obzira na dio koji je podugovorom prenio na podgovarača, članovi Konzorcija solidarno odgovaraju za izvršenje svih obaveza iz ovog Ugovora,
- (4) izradi tehničku dokumentaciju: Glavni projekat sa svim potrebnim elaboratima i tehničkim podlogama u skladu sa tenderskom dokumentacijom,
- (5) da izrađen Glavni projekat dostavi u sjedište Ugovornog organa radi interne revizije od strane Naručioca,
- (6) da po izvršenoj internoj reviziji Glavnog projekta izvrši eventualne izmjene projekta.
- (7) da po izvršenoj reviziji Glavnog projekta od strane revidenta nadležnog za reviziju izvrši eventualne izmjene projekta.

X VIŠA SILA

Član 10.

- (1) Za svrhe ovog Ugovora, pod "višom silom" se podrazumijevaju događaji i okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjegći ili otkloniti u vrijeme zaključenja i realizacije ugovora i koji ugovorne strane onemogućavaju u izvršenju ugovornih obaveza.
- (2) Nemogućnost bilo koje Ugovorne strane da ispunji bilo koju od svojih ugovornih obaveza neće se smatrati raskidom ugovora ili neispunjavanjem ugovorne obaveze, ukoliko se takva nemogućnost pojavi uslijed dejstva više sile, s tim da je ugovorna strana koja je pogodjena takvim događajem:
 - a) preduzela sve potrebne mjere predostrožnosti i potrebnu pažnju, kako bi izvršila svoje obaveze u rokovima i pod uslovima iz ovog Ugovora, i
 - b) obavijestila drugu ugovornu stranu na način koji je u datoj situaciji jedino moguć, odmah po nastanku više sile, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od pojave takvog događaja o preduzetim mjerama na otklanjanju štetnih posljedica dejstva više sile.
- (3) Uslijed dejstva više sile ugovorne obaveze će se prekinuti, te nakon prestanka dejstva više sile ugovorne strane će kroz zaključenje aneksa ugovora utvrditi naknadni rok za izvršenje ugovornih obaveza i otklanjanje drugih posljedica dejstva više sile na ugovorne odnose i realizaciju ugovora.

XI RASKID UGOVORA

Član 11.

- (1) Pravo na raskid ugovora zadržavaju obje ugovorne strane.
- (2) Ukoliko Izvršilac u ugovorenom roku ne izvrši svoje obaveze iz Ugovora, Naručilac će dati naknadni primjereni rok za izvršenje obaveza koji ne oslobođa Izvršioca obračuna ugovorne kazne iz člana 7. ovog Ugovora.
- (3) Ako Izvršilac ne izvrši obaveze iz Ugovora ni u naknadnom roku, Ugovor se raskida, uz obavezu Izvršioca da Naručiocu nadoknadi štetu koju je pretrpio zbog neispunjerenja obaveza iz Ugovora.

XII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 12.

- (1) Izvršilac nema pravo zapošljavati u svrhu izvršenja ovog ugovora fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažovala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.
- (2) Ovaj Ugovor je zaključen i stupa na snagu danom potpisa obje ugovorne strane.
- (3) Ugovorne strane su saglasne da za sve što u ovom Ugovoru nije precizirano vrijede odredbe Zakona o obligacionim odnosima.
- (4) Sve eventualne sporove, ugovorne strane će rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih odnosa u direktnim pregovorima.
- (5) Ukoliko se sporazumno rješenje ne postigne, za rješavanje sporova nadležan je sud u Sarajevu.
- (6) Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, 4 (četiri) primjerka zadržava Naručilac, a 2 (dva) primjerka su za Izvršioca.
- (7) Prilozi ovog ugovora su dijelovi ponude: Obrazac za ponudu, Obrazac za cijenu ponude, Obrazac za rok isporuke.

IZVRŠILAC
DIREKTOR
Muhamed

Broj: 3013/18
Sarajevo, 10.09.2018 godine.

NARUČILAC
MINISTARSTVO SAOBRABA
KANTONA SARAJEVO
Mujo Fišo

Broj: 04-14-14691/18
Sarajevo, 03.09.2018.godine.

R